



CRNA GORA  
OPŠTINA ŠAVNIK  
**PREDSJEDNIK**  
Broj: 02-018/21-602/1  
Šavnik, 12.03.2021.god.

---

Na osnovu člana 25 Poslovnika o radu Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Opštine Šavnik, broj: 02-031-608/1 od 05.03.2020.godine, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, nakon razmatranja trenutne epidemiološke situacije, na sjednici održanoj dana 12.03.2021.godine, donio je sljedeće

## ZAKLJUČKE

### I

Da Komunalna policija i Komunalni inspektor **pojačaju inspeksijski nadzor i održavanje komunalnog reda u saradnji sa Upravom policije**, a u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 003/21 od 11.01.2021, 007/21 od 25.01.2021, 013/21 od 10.02.2021, 015/21 od 15.02.2021, 016/21 od 17.02.2021, 019/21 od 24.02.2021, 022/21 od 01.03.2021, 024/21 od 03.03.2021, 027/21 od 10.03.2021, posebno u odnosu na:

1.zabranu okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.);

2.zabranu prisustva i zadržavanja više od dva punoljetna lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.), osim lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke, na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac i rješenja, odnosno ugovora o radu, kao i članova zajedničkog porodičnog domaćinstva;

3.obavezu privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, tržnih centara, štandova/tezgi, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost i priređivača igara na sreću, da:

- rad organizuju, u periodu od 7 do 20 časova,
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (u daljem tekstu: propisane mjere), sa uputstvima za njihovu primjenu, kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

3.obavezu privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, da:

- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,



- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o najvišem broju lica koja istovremeno mogu da borave u tom objektu,

- obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,

- ograniče broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,

- obezbijede obaveznu kontrolu broja lica u objektu (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),

- na vidnom mjestu jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza) i dozvoljeni broj lica koja istovremeno mogu da budu u objektu,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu iz objekta,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

4. obavezu privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:

- svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,

- unutar objekta stolovi budu odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,

- na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova bude najmanje dva metra,

- za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta,

- rad organizuju, u periodu od 7 do 18 časova, osim za goste koji su smješteni u hotelu,

- pripremu i izdavanje hrane, osim napitaka (kafa i dr.), po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući catering, organizuju u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca, i rješenje, odnosno ugovor o radu,

- onemogućće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,

- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,

- zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, kao i emitovanje muzike uživo, korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala i zvučnika) i bilo kakvo izvođenje muzičko/scenskog programa (DJ žurke i sl.),

- zabrane emitovanje muzike/muzičkog programa preko uređaja za emitovanje muzike i akustičnih i elektroakustičnih uređaja sa kojih se emituje muzika,

- zabrane gostima igranje i plesanje;

5. obavezu nošenja zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta, u zatvorenom i otvorenom prostoru, uključujući i djecu stariju od pet godina, uz obavezu poštovanja fizičke udaljenosti od najmanje dva metra između lica, osim u objektima stanovanja;

6. zabranu boravka u parkovima i javnim površinama za rekreaciju i sport;

7. zabranu primanja saučešća i obaveza obavljanja sahrane umrlih lica u užem krugu porodice, uz prisustvo najviše deset lica istovremeno i obavezno nošenje zaštitnih maski.



## II

Da Komunalna policija i Komunalna inspekcija u saradnji sa Upravom policije Šavnik, u cilju inteziviranja zajedničkih aktivnosti sačine Plan kontrole poštovana epidemioloških mjera i u skladu sa istim izvještavaju Opštinski tim za zaštitu i spašavanje;

## III

Da se za pripadnici Komunalne policije, Komunalne inspekcije i Uprave policije prilikom kontrole poštovanja epidemioloških mjera započnu sa dijeljenjem zaštitinih maski u cilju preventivnog djelovanja;

Zadužuje se Sekretarijat lokalne uprave da obezbijedi nabavku zaštitnih maski u dovoljnim količinama, a u skladu sa iskazanim potrebama organa lokalne uprave.

## IV

Apeluje se na građane Šavnika da iskažu interesovanje za vakcinaciju protiv COVID 19. Potrebne informacije mogu se dobiti na kontakt telef. dr Sanje Bušaj-Zdravstvena stanica Šavnik 069/765-901 i na linku <https://www.covidodgovor.me/me/iskazivanje-interesovanja-za-vakcinisanje-protiv-covid19>

## V

Organi lokalne uprave, privredna društva, javne ustanove i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju određenu djelatnost, da omoguće obavljanje poslova od kuće, zatim omogućiti i klizno radno vrijeme ili da na druge načine smanji komunikacija zaposlenih. Ova mjera se odnosi na radna mjesta kojima proces rada to dozvoljava. Takođe, treba odrediti radna mjesta čiji poslovi se mogu obavljati od kuće. Odrediti lica koja zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjela biti izložena riziku od obolijevanja i dozvoliti im da obavljaju poslove na taj način. Pronaći najbolji način komunikacije između zaposlenih koji vrše poslove od kuće i lica koja su na radnim mjestima, kao i način održavanja sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i sl.)

## VI

Da d.o.o. „Komunalne djelatnosti“ Šavnik i Služba zaštite i spašavanja zajedničkim djelovanjem preduzmu aktivnosti na dezinfekciji i i čišćenju javnih površina, prilaza Zdravstvenoj stanici u Šavniku, prilaza i ulaza u objekte u kojima su smješteni oragni lokalne uprave i organi državne uprave; pristupnih staza, prilaza prodavnicama, banki i pošti...

## VII

Nalaže se **24 časovna pripravnost** zaposlenima u Komunalnoj policiji, Službi zaštite i spašavanja, Glavnom administratoru, Sekretaru Sekretarijata, direktorici d.o.o. „Komunalne djelatnosti“ i članovima opštinskog tima za zaštitu i spašavanje u užem sastavu, kao i drugih organa i službi za koje Opštinski tim za zaštitu i spašavanje ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera;

## VIII

Svi kapaciteti Opštine Šavnik stavljaju se na raspolaganje radi preduzimanja mjera za suzbijanje i sprečavanje širenja korona virusa;

**IX**

Apeluje se na sve građane Šavnika da se strogo pridržavaju mjera u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

**X**

Zaključci se dostavljaju: Sekretarijatu lokalne uprave, Komunalnoj policiji, Komunalnom inspektoratu, d.o.o. „Komunalne djelatnosti“ Šavnik, članovima opštinskog tima za zaštitu i spašavanje.

**XI**

Intezivirati zajedničko djelovanje organa lokalne uprave, organa lokalne samouprave, Uprave policije i Zdravstvene stanice u Šavniku, javnih ustanova i preduzeća u sprovođenju mjera donijetih u skladu sa Naredbama Ministarstva zdravlja.

**Obradila,  
Sekretarka,  
Milijana Ašanin**



**R u k o v o d i l a c  
Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje**

**mr Jugoslav Jakić**

